



## SADRŽAJ

### 1. STRUKTURA ATOMSKOG JEZGRA

1.1. Uvod .....	7
1.2. Osnovne karakteristike jezgra .....	9
1.3. Dimenzije jezgra .....	10
1.4. Osnovne interakcije u prirodi .....	12
1.5. Elementarne čestice .....	14
1.6. Čestice i antičestice .....	16
1.7. Defekt mase jezgra i energija veze .....	17

### 2. RADIOAKTIVNO ZRAČENJE

2.1. Prirodna radioaktivnost. Radioaktivno zračenje .....	19
2.2. Alfa raspad .....	22
2.3. Beta raspad .....	24
2.4. Gama raspad .....	27
2.5. Vještačka radioaktivnost .....	28
2.6. Kosmičko zračenje .....	31
2.7. Zakon radioaktivnog raspada .....	32

### 3. NUKLEARNE REAKCIJE

3.1. Nuklearne reakcije .....	35
3.2. Nuklearna fisija .....	36
3.3. Nuklearna fuzija .....	37
3.4. Lančana reakcija .....	38

### 4. RADIOAKTIVNI IZOTOPI I NJIHOVA PRIMJENA

4.1. Izotopi .....	40
4.2. Radioaktivni izotopi .....	41
4.3. Prirodni radioaktivni nuklidi .....	45
4.4. Geohemijski procesi u prirodi i radionuklidi .....	48
4.5. Primjena radioaktivnosti u farmaciji .....	54
4.6. Primjena ionizujućeg zračenja u medicini .....	56

4.7. Radioizotopi u poljoprivredi .....	58
4.8. Neutronsko zračenje .....	67
4.9. Efekti jonizujućeg zračenja na živu sredinu .....	68
4.10. Primjena radioaktivni izotopa za razna mjerena u industriji ....	78
<b>5. DETEKCIJA I DOZIMETRIJA RADIOAKTIVNOG ZRAČENJA</b>	
5.1. Detekcija radioaktivnog zračenja .....	79
5.2. Dozimetrija ionizujućeg zračenja .....	83
5.3. Dozimetri .....	84
5.4. Kontaminacija i dekontaminacija .....	88
<b>6. NUKLEARNA ENERGIJA</b>	
6.1. Nuklearni reaktori .....	96
6.2. Primjena nuklearne energije .....	100
6.3. Uticaj nuklearnih elektrana na okolinu .....	101
6.4. Konstrukcije savremenih rendgen aparata. Rendgenski aparati ....	104
6.5. Primjeri savremenih rendgen aparata .....	118
6.6. Radionuklidi u černobiljskoj nesreći .....	123
6.7. Radioaktivni otpad (RAO) .....	143
<b>7. ZADACI ZA VJEŽBU</b>	
7.1. Zadaci za vježbu .....	172
7.2. Zadaci iz radioaktivnog raspada .....	185
<b>8. NAZIV I OZNAKE HEMIJSKIH ELEMENATA .....</b>	186
<b>9. FIZIČKE KONSTANTE I PREFIKSI .....</b>	188
<b>10. OZNAKE ZA NUKLEARNE ČESTICE .....</b>	189
<b>11. IZVEDENE JEDINICE SI SISTEMA SA POSEBNIM NAZIVIMA ..</b>	190
<b>12. PREPORUČENE OZNAKE ZA FIZIČKE VELIČINE .....</b>	191
<b>13. LITERATURA .....</b>	193